

t36_lpspace2
(TMRrpiN8tVAU3TMUJckECvBbamqp4SLjyb4)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_prob_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k7_numbers : \iota$ be given. Let $v10_valued_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_supinf_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_measure1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_numbers : \iota$ be given. Let $v2_xxreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_lpspace2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_lpspace1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_lpspace2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ & ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge ((v4_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (k1_zfmisc_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 \\ & X2 X1 k7_numbers) \wedge ((v10_valued_0 X2) \wedge ((v6_supinf_2 X2) \wedge ((v4_measure1 \\ & X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 k7_numbers)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. ((v1_funct_1 X3) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 k1_numbers)))) \Rightarrow (\forall X4. ((v1_funct_1 X4) \wedge (m1_subset_1 \\ & X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 k1_numbers)))) \Rightarrow ((r1_lpspace1 \\ & X0 X1 X2 X3 X4) \Rightarrow (r1_lpspace1 X0 X1 X2 X4 X3)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ & ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge ((v4_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (k1_zfmisc_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 \\ & X2 X1 k7_numbers) \wedge ((v10_valued_0 X2) \wedge ((v6_supinf_2 X2) \wedge ((v4_measure1 \\ & X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 k7_numbers)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X3. ((v1_funct_1 X3) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 k1_numbers)))) \Rightarrow (\forall X4. ((v2_xxreal_0 X4) \wedge (m1_subset_1 \\ & X4 k1_numbers)) \Rightarrow (k5_lpspace2 X0 X1 X2 X3 X4 = ReplSep (toset (\lambda X5 : \\ & \iota. (v1_funct_1 X5) \wedge (m1_subset_1 X5 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 k1_numbers)))))) (\lambda X5 : \iota. (X5 \in k1_lpspace2 X0 X1 X2 X4) \wedge (\\ & r1_lpspace1 X0 X1 X2 X3 X5)) (\lambda X5 : \iota. X5)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ & ((v1_prob_1 X1 X0) \wedge ((v4_prob_1 X1 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 \\ & (k1_zfmisc_1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 \\ & X2 X1 k7_numbers) \wedge ((v10_valued_0 X2) \wedge ((v6_supinf_2 X2) \wedge ((v4_measure1 \\ & X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 k7_numbers)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X3.((v1_funct_1 X3) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 k1_numbers)))) \Rightarrow (\forall X4.((v1_funct_1 X4) \wedge (m1_subset_1 \\ & X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 k1_numbers)))) \Rightarrow (\forall X5.(\\ & (v2_xxreal_0 X5) \wedge (m1_subset_1 X5 k1_numbers)) \Rightarrow (((X3 \in k1_lpspace2 \\ & X0 X1 X2 X5) \wedge (r1_lpspace1 X0 X1 X2 X3 X4)) \Rightarrow (X3 \in k5_lpspace2 X0 X1 X2 \\ & X4 X5)))))) \end{aligned}$$